



Water and Waste
Eaux et déchets

West End Water Pollution Control Centre Monitoring Data
March 01, 2024 to March 31, 2024

Licence #	File #
2669 E RR	53.1
Date	Final Effluent Daily Flow
	ML
01-Mar-24	18.9
02-Mar-24	18.8
03-Mar-24	18.7
04-Mar-24	18.8
05-Mar-24	19.0
06-Mar-24	19.0
07-Mar-24	19.0
08-Mar-24	18.1
09-Mar-24	18.8
10-Mar-24	18.8
11-Mar-24	19.0
12-Mar-24	19.2
13-Mar-24	19.5
14-Mar-24	19.8
15-Mar-24	20.0
16-Mar-24	20.0
17-Mar-24	20.1
18-Mar-24	20.0
19-Mar-24	19.8
20-Mar-24	19.8
21-Mar-24	19.7
22-Mar-24	19.6
23-Mar-24	19.6
24-Mar-24	19.4
25-Mar-24	19.3
26-Mar-24	19.2
27-Mar-24	19.0
28-Mar-24	19.0
29-Mar-24	19.0
30-Mar-24	18.9
31-Mar-24	18.8
Max:	20.1
Min:	18.1
Average:	19.2
Total Flow:	596.6
Geo.Mean:	

Final Effluent 24 Hour Composite						Final Effluent Grab Sample			
TSS	cBOD5	Ammonia	Ortho Phosphorus	Total Phosphorus	Total Nitrogen	Temp.	pH	Fecal Coliform	E.Coli
(mg/L)	(mg/L)	(kg NH3-N/day)	(mg/L-P)	(mg/L-P)*	(mg/L-N)*	(°C)	(units)	MPN/100 mL	
13	11	3.6	0.14	0.46	5.7	2.6	7.91	<10	<10
17	10	3.4	0.13	0.46	5.6	2.7	7.96	<10	<10
16	9	3.3	0.09	0.46	5.5	3.2	8.00	<10	<10
17	9	2.4	0.12	0.46	5.4	1.6	8.06	<10	<10
17	11	2.2	0.12	0.46	5.2	2.9	8.13	<10	<10
15	9	3.2	0.13	0.46	5.1	2.7	8.22	<10	<10
14	10	2.1	0.10	0.46	5.0	2.5	8.17	<10	30
17	9	3.3	0.12	0.46	5.0	3.2	8.14	<10	<10
18	9	4.1	0.11	0.46	4.9	3.0	8.18	<10	<10
13	9	4.0	0.11	0.46	4.9	2.9	8.15	<10	<10
15	9	7.0	0.10	0.46	4.8	2.6	8.15	<10	10
15	9	2.5	0.08	0.46	4.7	2.6	8.21	<10	<10
13	10	2.6	0.07	0.46	4.7	2.7	8.27	<10	<10
14	9	1.0	0.05	0.46	4.7	2.8	8.36	<10	<10
15	9	0.6	0.03	0.46	4.7	3.0	8.40	10	<10
21	9	WPCC	<0.02	0.46	4.6	2.8	8.49	<10	<10
20	11	0.2	<0.02	0.46	4.6	2.1	8.61	10	10
24	11	<0.1	0.02	0.45	4.6	1.9	8.76	<10	<10
21	12	0.5	0.03	0.45	4.6	2.5	8.89	10	<10
24	12	1.1	0.03	0.44	4.6	2.6	9.01	<10	<10
29	14	0.4	0.03	0.44	4.7	3.2	9.14	<10	10
25	13	0.5	0.03	0.43	4.6	4.2	9.25	<10	<10
33	14	0.4	0.02	0.43	4.6	3.4	9.34	<10	<10
33	12	1.2	0.05	0.42	4.6	3.9	9.39	<10	<10
30	11	0.9	<0.02	0.41	4.6	4.0	9.38	<10	10
33	11	0.8	<0.02	0.40	4.6	3.3	9.34	<10	<10
32	12	1.3	<0.02	0.39	4.5	3.2	9.34	<10	<10
27	11	0.9	<0.02	0.38	4.5	3.5	9.39	<10	10
25	11	0.6	<0.02	0.38	4.5	4.3	9.48	<10	10
20	11	0.5	<0.02	0.37	4.5	4.2	9.45	20	<10
29	11	1.1	<0.02	0.36	4.5	3.5	9.44	20	20
21	11	1.8	0.06			3.0	8.68		

Notes:

(1) nr - not recorded or no result; na - not analyzed; ns - no sample; o/l - offline; im - instrument maintenance

(2) Where value is expressed as less than (<), the value is halved and used in the calculations

(3) * = 30 day rolling average

Report Date: April 30, 2024